

Број: 104-550/2
Подгорница, 21. 04. 2016 год.

Република Црна Гора
ОПШТИНА КОТОР

Број: 01-7670
Котор, 27. 05. 2016 год.

SPORAZUM

o realizaciji javnog rada „Neka bude čisto za 2016.god.”

zaključen između:

1. Ministarstva održivog razvoja i turizma
2. Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
3. Zavod za zapošljavanje Crne Gore
4. Glavnog grada, Prijestonice i opština Crne Gore
5. Izvođača javnog rada

03
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ
ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ
Број: 0201-1502/2
Будва, 25. 04. 2016 год.

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ
Број: 02-18/21
Подгорница, 05. 05. 2016 год.

D.O.O. "KOMUNALNO KOTOR"

Број: 1186
Котор, 24. 05. 2016 год.

Preambula

Saglasno Zaključcima Vlade Crne Gore, br. 08-535 od 24/03/ 2016. godine, sporazumne strane zaključuju Sporazum o realizaciji javnog rada „Neka bude čisto za 2016.god.”.

Predmet ugovora

Član 1

Ugovorne strane su saglasne da organizuju, finansiraju i realizuju javni rad „Neka bude čisto za 2016.god.” u Glavnom gradu, Prijestonici i svim opštinama Crne Gore, za 106 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Način i vrijeme realizacije

Član 2

Aktivnosti na realizaciji javnog rada, iz člana 1 ovog sporazuma, odnose se na :

1. čišćenje i održavanje magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori, u dužini od preko 1.300 km, saglasno Programu rada koji čini sastavni dio ovog sporazuma;
2. čišćenje i održavanje nezakupljenih djelova obale u zoni morskog dobra (gradska kupališta, obale za kupanje i dr. u opštinama Ulcinj, Bar, Budva i Herceg Novi).

Radovi iz stava 1 ovog člana izводиће се од 10/05/ do 10/09/2016. godine, uključujući i dane odmora zaposlenih u javnom radu.

Obaveze Ministarstva održivog razvoja i turizma

Član 3

Ministarstvo održivog razvoja i turizma se obavezuje da:

- koordinira projektnim aktivnostima;

- obezbjedi sredstva, u iznosu od 50.000,00 €, za finansiranje javnog rada iz člana 1 ovog sporazuma;
- uplaćuje sredstva, iz alineje 2 ovog člana, na žiro račune Izvođača javnog rada, na osnovu dostavljenih izvještaja o realizaciji programskih aktivnosti iz člana 2 stava 1 ovog sporazuma;
- obezbjedi da se posredstvom telefona 1300 primaju pritužbe i sugestije građana i turista po pitanju čistoće te da se one proslijeđuju nadležnim opštinskim institucijama odgovornim za njihovo rješavanje;
- medijski promoviše javni rad „Neka bude čisto za 2016.god.“.

Obaveze Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Član 4

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore se obavezuje da:

- obezbjedi sredstva, u iznosu od 60.318,00 € za finansiranje javnog rada iz člana 1 ovog Sporazuma;
- uplaćuje sredstva, iz alineje 1 ovog člana, na žiro račune Izvođača javnog rada, na osnovu dostavljenih izvještaja o realizaciji programskih aktivnosti iz člana 2 stava 1 ovog sporazuma;
- da organizuje komunalno održavanje čistoće u zoni morskog dobra, tako što izdaje radne naloge izvršiocima, u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećima u svim primorskim opštinama, a koji se odnose na poslove čišćenja, sakupljanja i dopremanja otpada do kontejnera;
- neposrednim izvršiocima ovih radova obezbijedi opremu neophodnu za obavljanje poslova iz člana 2 stava 1 ovog sporazuma;
- da imenuje odgovorno lice koje će planirati i vršiti nadzor nad obavljanjem poslova iz člana 2 stava 1 ovog sporazuma;
- medijski promoviše javni rad „Neka bude čisto za 2016.god.“.

Obaveze Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Član 5

Zavod za zapošljavanje Crne Gore se obavezuje da:

- pripremi nezaposlena lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje, saglasno zahtjevima programa javnog rada u kojem će se 106 nezaposlenih lica angažovati na realizaciji aktivnosti opisanih u članu 2 stavu 1 ovog sporazuma, i to: iz Biroa rad Podgorica – 8 lica, Biroa rada Cetinje – 7 lica, Biroa rada Kolašin – 6 lica, Biroa rada Danilovgrad – 3 lica, Biroa rada Nikšić – 8 lica, Biroa rada Šavnik – 2 lica, Biroa rada Plužine – 2 lica, Biroa rada Berane – 4 lica, Biroa rada Andrijevića – 2 lica, Biroa rada Plav – 2 lica, Biroa rada Rožaje – 3 lica, Biroa rada Bijelo Polje – 5 lica, Biroa rada Mojkovac – 3 lica, Biroa rada Pljevlja – 4 lica, Biroa rada Žabljak – 4 lica, Biroa rada Herceg Novi – 8 lica, Biroa rada Kotor – 7 lica, Biroa rada Tivat – 6 lica, Biroa rada Bar – 7 lica, Biroa rada Budva – 8 lica i Biroa rada Ulcinj – 7 lica, kao

- i da obezbijedi zamjenu učesnika javnog rada sa drugim nezaposlenim licem, u roku od 3 (tri) dana od dana saznanja za raskid ugovora o radu;*
- obezbijedi sredstva, u iznosu od 38.000,00 € za finansiranje javnog rada iz člana 1 ovog Sporazuma;*
- uplati sredstva, iz alineje 2 ovog člana, na žiro račune Izvođača javnog rada, po dostavljanju ugovora o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje zaposlenih u javnom radu;*
- medijski promoviše javni rad „Neka bude čisto za 2016.god.“.*

Obaveze Glavnog grada, Prijestonice i opština Crne Gore

Član 6

Glavni grad, Prijestonica i opštine Crne Gore se obavezuju da:

- obezbijede sredstva u iznosu od 2.000,00 € do 5.000,00 €, u zavisnosti od finansijskih mogućnosti, dužine trase i broja angažovanih radnika na teritoriji odnosne opštine;*
- sredstva, iz alineje 1 ovog člana, obezbijede za nabavku goriva, maziva, ulja, dijela opreme i alata (kosačice i pile), kesa za smeće i dr.;*
- obezbijede mjesto za deponovanje čvrstog otpada, šuta, gabaritnog otpada i slično;*
- angažuju treća lica sa građevinskom mehanizacijom u slučaju potrebe za uklanjanjem građevinskog materijala pored puta i snose troškove ovih usluga;*
- obezbijede nadzor nadležnih opštinskih komunalnih i drugih inspekcija, uz stalnu saradnju sa izvođačima javnog rada, tokom trajanja rada;*
- vrše ozelenjavanje pojedinih dionica magistralnog pojasa;*
- medijski promovišu javni rad „Neka bude čisto za 2016.god.“.*

Obaveze izvođača javnog rada

Član 7

Izvođači javnog rada se obavezuju da:

- izrade plan i program čišćenja i održavanja magistralnog i regionalnog pojasa na teritoriji na kojoj izvođe javni rad;*
- dostave Direkciji za saobraćaj bliže lokalitete velikih deponija uz magistralni i regionalni putni pojas;*
- koriste raspoloživu mehanizaciju, uključujući kamion – kiper, specijalni kamion – kesonac, kištre, utovarne lopate i drugo za obavljanje poslova javnog rada;*
- koriste raspoloživi sitni alat (krampe, lopate, vile, kosijere i dr.) za obavljanje poslova javnog rada;*
- obezbijede propisanu signalizaciju na putu za vrijeme izvođenja radova;*
- obezbijede smještaj i ishranu za radnike angažovane u javnom radu, van mjesta prebivališta;*

- imenuju poslovođe koji će vršiti neposredni nadzor nad obavljanjem poslova javnog rada;
- dostave Zavodu za zapošljavanje Crne Gore ugovore o radu zaključene sa licima angažovanim u javnom radu i prijave na obavezne vidove socijalnog osiguranja, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana početka realizacije javnog rada;
- za vrijeme trajanja javnog rada, obezbijede za zaposlene u javnom radu osiguranje za slučaj povrede na radu;
- zaposlene, iz člana 5 alineje 1 ovog sporazuma, zadrže u radnom odnosu za vrijeme izvođenja javnog rada, osim u slučaju ako se steknu uslovi za raskid radnog odnosa s hodno zakonskim propisima;
- zaposlene, iz člana 5 alineje 1 ovog sporazuma, angažuju samo na poslovima koji su predmet ovog javnog rada, a saglasno Projektu koji čini sastavni dio ovog sporazuma;
- isplate zarade zaposlenima u javnom radu, do petog u mjesecu za prethodni mjesec, u mjesečnom neto iznosu, koji ne može biti niži od 250,00 €.
- u slučaju otkaza ugovora o radu obavijeste biro rada, prema sjedištu Izvođača javnog rada, u roku od 3 (tri) dana od dana otkaza ugovora o radu i zahtjeva zamjenu učesnika javnog rada;
- izvrše povraćaj uplaćenih sredstava, za lice sa kojim raskine, a ne zaključi ugovor o radu sa drugim nezaposlenim licem, za period od dana raskida ugovora o radu do dana završetka realizacije javnog rada i prema uputstvima biroa rada, u roku od 10 (deset) dana, dostavi birou dokaz o izvršenom povraćaju sredstava;
- vode dnevnu evidenciju ostvarenog broja sati, dana rada u mjesecu (satnicu) zaposlenih u javnom radu i uz izvještaj o realizaciji javnog rada dostavljaju ih birou rada, do petog u mjesecu koji prethodi zadnjem mjesecu realizacije rada;
- na poslovima čišćenja gradskih plaža i nezakupljenih djelova obale, u saradnji sa JP Morsko dobro, rasporede šest učesnika javnog rad (iz Herceg Novog 2 lica, Budve 2 lica, Bara 1 lice i Ulcinja 1 lice).

Nadzor nad realizacijom javnog rada

Član 8

Za potrebe sprovođenja nadzornih aktivnosti nad realizacijom javnog rada „Neka bude čisto za 2016.god.“, Ministarstvo održivog razvoja i turizma imenuje Komisiju obrazovanu od predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Ukoliko Komisija na osnovu mjesečnog izvještaja i terenske kontrole utvrdi da Izvođač javnog rada nije ispunio preuzete obaveze u skladu sa ovim sporazumom, iznos mjesečne naknade može biti umanjen do 20 %.

Sudska nadležnost

Član 9


Sporazumne strane su saglasne da eventualne sporove po osnovu ovog sporazuma rješavaju mirnim putem i sporazumno, u suprotnom nadležan je sud u Podgorici.

Primjerci sporazuma

Član 10

Svi ovjereni primjerci ovog sporazuma predstavljaju original i proizvode jednako pravno dejstvo. Svaka od sporazumnih strana zadržava, za svoje potrebe, po jedan primjerak.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA


Branimir Gvozdenović (ministar)

ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE CRNE GORE


Vukica Jelić (direktorica)

JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CG


Predrag Jelušić (direktor)

PRIJESTONICA

GLAVNI GRAD

ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ, PREDSJEDNIK

SLAVOLJUB STIJEPOVIĆ, PREDSJEDNIK

OPŠTINA KOTOR


PREDSJEDNIK

IZVOĐAČ JAVNOG RADA


DIREKTOR